

Moralo wa mosebetsi sehlopha sa boraro

Kotare	Dibeke	Sephetho sa thuto le maemo a tekolo	Kgokahanyo	Dikahare	Disebediswa	Tsela tsa ho lekola	Tsela tsa ho ruta le ho bala
3	1	<p><u>Sephetho 1</u> : Ho mamela AS 2: A bontsha boitshwaro ka ho hlompha sebui, ho mamela ka hloka ho bua le ho botsa dipotso tsa tlhaketso, ho akaretsa seo a seutlwileng <u>Kgokahanyo kahare</u> <u>Sephetho 3</u>: Bala o senola AS 3: A bala a le mong a sebedisa mefuta-futa ya ditsela tse itseng ho bontsha moelelo. 3.1. A bala dingolwa ka bokgeleke hantle le ka kutlwisiso. <u>Sephetho 4</u> : Mongolo AS 2: Ho rala kapa a etsa mokgwaritso ka merero e fapaneng. 2.1. Ho kgetha o ngole temana ho ya ka merero e fapaneng jk (dipale tse kgutshwane, mango lo, dipuisano) AS 5: O aha tlotlontswe, a pelete mantswe ka boyena 5.4 Ho sebedisa tsebo ya meduma melao ya mopeleto ho ngola mantswe a sa tlwaelehang. <u>Sephetho 5</u> : Nahana o batla mohlodi wa taba AS 2: Ho sebedisa puo ho batla mohlodi wa taba ka tatellano. 2.2. Ho sebedisa puo ho hlalosa</p>	<p><u>Bonono le Botjhaba</u> LO 1: <u>Mmino</u> Ba bina dipina ka ho ya ka botjhaba ba bona.</p>	Tshireletso	<p>Buka ya moithuti Buka ya Mosebetsi Dipapetlwana Buka e kgolo papetlwa</p>	<p><u>Mekgwa</u> Moithuti le motswalle morutabana <u>Tsela</u> Puo – molomo Written responses Questions Discussions  <u>Disebediswa</u> Foromo ya tekolo. Checklist Memorandum  FAT 1</p>	<p>-Morutabana o balla baithuti pale a sebedisa buka e kgolo e buwang ka tshireletso -Baithuti ba mametse ka hloko ba bontsha hlompho ho sebui. -Baithuti ba dutse ka dihlopha ba pheta pale eo ba neng ba e bala bukeng, ba bile ba buisana ka diketsahalo tsa kgale. -Baithuti ba botsa dipotso tsa tlhaketso ho akaretsa seo a se utlwileng -Baithuti ba bala bukeng le morutabana (shared-reading) -Baithuti ba hlokomediswa ka dintho tse kotsi lapeng, sekolong le tikalohong. Morutabana le baithuti ba kgetha mantswe bat la aha tlotlontswe( independent writing) a tsebe ho peleta ka boyena -Baithuti ba sebedisa tsebo ya medumo a tlo tseba ho ngola mantswe a sa tlwaelehang. -Baithuti ba ithuta ho ngola dipolelo ba sebedisa makgathe – lelwale, letlang,</p>

	<p>ho tshwana le ho se tshwane, ho manolla le ho bapisa puo.</p> <p>Sepheho 6: Kaho le tshebediso ya puo. AS 3: Ho sebetsa ka dipolelo ka: 3.4. Ba sebedisa makgathe lelwale, lefetile le letlang</p>					<p>lefetile</p> <p>-Baithuti ba ngola pale e kgutswane ba sebedisa makgathe</p>
2	<p>LO 1: Ho Mamela AS 1: Ho mamela ka hloko ( a atoloso bokgoni ba ho. Mamela nako e telele) mme a arabe dipotso ka tatellana ho ya ka moo dibotsitsweng ka teng boemong ba hae</p> <p>LO 2: Ho bua AS 1: O hopola diketsahalo tse etsahetsena kgale e be o ntsha maikutlo a hae ka tsona.</p> <p>LO 3: Bala o senola AS 3: A bala a le mong a sebedisa metuta-futa ya ditsela tse itseng ho bontsha moelelo.</p> <p>AS 3.1: A bala dingolwa ka bo kgeleke hantle le ka kutlwisiso</p> <p>A bitsa mantswe ka tsela e nepahetseng a bile a qapodisa</p>	<p><u>Mohlale a phedisano</u> <u>LO 1:</u> Tsa bophelo Moemo 1: Papiso ya dijo tlhalaso le dimpe mabapi le maphelo a batho.</p> <p><u>Mmetse</u></p> <p><u>Sepheho 4</u></p> <p><u>Maemo 5:</u> O ya nahanela o methe ,o bapisa o sebedisa mefuta ya dibopeho (3d le 2d) Mokedikedi ( dibotlolo)</p>	<p>Metsi le tlhwekiso</p>	<p>Dipapetlwa Dibuka Ditshelo Magazines Dikere Dipampiri Boka Dihlwekisi Ditshelo</p>	<p><u>Tsela</u> Dipuisano Dingolwa Phuputso Written responses Oral responses <u>Mekgwa</u> Moithuti ka ka boyena Moithuthi le motswalle Morutabana <u>Disebediswa</u> Rubric Observation Rating Scale</p>	<p>-Morutabana o balla baithuti pale e buang ka metsi. -Baithuti ho tswa paleng ba bolela mehlodiya metsi. -Baithuti ba bua ka tsela ya bo hlweki. -Ba bua ka mesebetsi ya metsi le melemo ya ona. -Ba bua ka tshilafatso ya metsi -Baithuti ba hlokomela phapang ya ditshelo ho ya ka mefuta ya yona. -Baithuti ba bala pale e buang ka metsi. -Morutabana le baithuti ba balla hodimo ka nako e le nngwe -Ba araba dipotso tse hlahella ho seratswana -Baiketsetsa buka ya pokello ya mantswe le bukantswe. -Morutabana le baithuti ba</p>

	<p>mme a balla hodimo.</p> <p>LO 4; Mongolo AS 5.2: Ba iketsetsa pokello ya mantswe le bukantswe ho lekola mopeleto le moelelo wa mantswe</p>					<p>maneha mesebetsi le mehlodi ya metsi papetlweng</p>
3	<p><u>Sepheho 1</u> : Ho mamela Maemo 1: Ngwana o mamela ka hloko (a atolosa bokgoni ba ho mamela nako etelele) mme a arabe (dipotso) ka tatellano ho ya ka mo di botsitsweng ka teng boemong ba hae.</p> <p><u>Sepheho 2</u>: Ho bua <u>Maemo 1</u>: O hopola diketsahalo tse etsahetseng kgale. E be o ntsha maikutlo a hae ka tsona.</p> <p><u>Sepheho 4</u>: Mongolo AS 4: Ho phatlalatsa seo a se ngotseng. 4.2. Ho arolelana mosebetsi le mokgopi, lelapa le metswatle jk ditlhaku, melaetsa, ditaelo le mangolo</p> <p>AS 6: Ho sebediswa puo ka tsela e nepahetseng ho ngola moqoqo ka: 6.1. Ho qala ho hlophisa dipolelo ho etsa seratswana. 6.2. Ho ela hloko matshwao a puo jk kgutlo, tlhaku tse kgolo le tshebediso e nepahetseng ya</p>	<p><u>Thekenoloji</u> Design</p> <p>O hlahisa mekgwa e fapaneng ho rarolla mathata le ho taka</p> <p><u>Mahlale a phedisano</u> LO 1 : Tsa dipale AS 1: O fumana tsebo ho dipale (mohlala dingolwa tse. Bobebe, dithusathuto le dintho</p>	<p>Mafu a tshwaetsanang</p>	<p>Buka ya mosebetsi Buka ya moithuti dikoranta televishene papatso Posters</p>	<p><u>Mekgwa</u> Tekolo ka sehlopha morutabana Metswalle</p> <p><u>Tsela</u> Dipotso puo molomo Ho ngola Drama Posters</p> <p><u>Disebediswa</u> Checklist Observation Instrument Memorandum</p> <p>FAT 2</p>	<p>-Baithuti ba phatlalatsa dingolwa tsa bona.</p> <p>-Moithuti ka mong o balla hodimo seo a se ngotseng a be a se manehe leboteng ka phaposing</p> <p>-Baithuti ba arolelana seo ba se ngotseng le ba bang.</p> <p>-Baithuti ba qala ho sebedisa matshwao a puo</p> <p>-Baithuti ba ikwetlisetsa ho ngola Ka potlako</p> <p>-Baithuti ba hlokomela tsela eo o ka sebedisang puo ka teng ka tsela e sa nepahalang.</p> <p>-Baithuti ba bala dipapetlwana ba be ba di manehe leboteng</p> <p>-Ba taka ditshwantsho tsa mabitso ao ba a fumanang</p>

	<p>tlotlontswe. AS 7: Mongolo o hlakileng 7.1. Ho ikwetlisetsa ho ngola mosebetsi ka potlako a qete ka nako e loketseng</p> <p><u>Kgokahanyo Kahara</u> <u>LO 3: Bala o senola.</u> AS 1: A sebedisa dithusa thuto tse bonahalang ho fumana moelelo. 1.1. A bala ditshwantsho tse jk ditshwantsho dimmapa, dipapetla le metako</p> <p><u>Sepheho</u> Kaho le tshebediso ya puo. AS 5: Tlhokomediso ya ntshetsopele ya puo. 5.1. Hlalosa mokgwa oo bana ba sebedisang puo ka tsela e sa nepahalang ka teng( mokgwa wa ho pata puo) ka phaposing, ba e sebedisa homang, hobaneng.</p>					<p>dipapetlwaneng</p> <p>-Ba ngola seratswana ka mabitso ao ba a badileng.</p> <p>-Ba iketsetsa pokello ya mantswa a hlahang setshwantshong</p>
4	<p><u>Sepheho 1: Ho mamela</u> AS 1: Ngwana o mamela ka hloko ( a atolosa bokgoni ba ho mamela nako e telele) mme a arabe dipotso ka tellano ho ya ka moo di botsitsweng ka teng boemong ba hae.</p> <p><u>Maemo 4: A mamela ha monate ka kutlwisisa a bontsha ho natefelwa ke dipale, dithothokiso, dipina le tse ding dipuisano tsa</u></p>	<p><u>Bonono le botjhaba</u></p> <p><u>Sepheho 3</u></p> <p><u>Mmino Maemo 2</u></p> <p>Ba bina –dipina ka ho ya ka botjhaba ba bona.</p>	<p>Diphoofolo Tsa hae</p>	<p>Buka ya mosebetsi</p> <p>Dipapetlwa</p> <p>Dipapetlwana</p> <p>Letsopa</p> <p>Hlama ya pampiri</p>	<p><u>Mekgwa</u></p> <p>Morutabana</p> <p>Dihlopha Motswalle</p> <p><u>Tsela</u> Dipotso Puo-molomo Tlhalohanyo Drawings</p>	<p><u>Tsela tsa ho ruta le ho bala</u></p> <p>-Morutabana o maneha sets hwantsho se nang le diphoofolo -Baithuti ba qoqa ka setshwantsho. -Baithuti ba araba dipotso ka setshwantsho. -Baithuti ba e tsa dipina le dithothokiso ka diphoofolo -Baithuti ba pheta tsa bona</p>

	<p>molomo. 4.8. A taka ditshwantsho ba bile ba di ngola ka mantswe a bona ho bontsha kutlwisiso.</p> <p><u>Sepheho 2</u> : Ho bua <u>Maemo 2</u> : o ebedisa puo hoakanya boithabiso, mohlala: Ho etas metlae, dithothokiso le ho iqapela dipale.</p> <p><u>Maemo 4</u>: O sebedisa ditsela tse fapaneng ho pheta pale (tshebediso ya ditho tsa mmele ( gestures)</p> <p><u>Sepheho 3</u> : Bala o senola <u>Maemo 3</u> : A bala a le mong a sebedisa mefuta-futa ya di tsela tse itseng ho bontsha moelelo.</p> <p>A bitsa mantswe ka tsela e nepahetseng a bile a qapodisa mme a balla hodimo.</p> <p><u>Sepheho 4: Mongolo</u> <u>Maemo 5.4</u> : Ho sebedisa tsebo ya medumo, melao ya mopeleto ho ngola mantswe a sa tlwaelehang.</p> <p><u>Sepheho 5: Nahana o batla mohlodi wa taba.</u> <u>Maemo 4.1.2</u> O etsa mmapa wa tlhalohanyo (mind map).</p> <p><u>Sepheho 6: Kaho le tshebiso ya puo.</u></p>				<p>Written responses</p> <p><u>Disebediswa</u> Rating scale Checklist Observation Sheet</p>	<p>dipale ba sebedise ditho tsa mmele.</p> <p>-Baithuti ba balla hodimo ba bile ba qapodisa mantswe.</p> <p>-Baithuti ba ngola mabitso ba sebedisa medumo le melao ya mopeleto</p> <p>-Baithuti ba etsa mmapa wa tlhalohanyo</p> <p>-Baithuti ba nyalanya medumo ho ditlhaku le mantswe ba sebedisa difoniki ho peleta mantswe.</p> <p>-Ba tla tshwantshisa medumo ya diphoofolo.</p>
--	---	--	--	--	---	---

		<u>Maemo 1:</u> O nyalanya medumo ho ditlhaku le mantswe ka: 1.1. Ho sebedisa difoniki ho peleta mantswe a thata haholo.					
5 & 6	<p><u>Sepheho 1</u> : Ho mamela AS 4: A mamela hamonate ka kutlwisiso a bontsha ho natefelwa ke dipale, dithothokiso, dipina le tse ding dipuisano tsa molomo. Maemo 3: A dumela, a eellwa a bile a bontsha tlhompho dipuong tse fapaneng.</p> <p><u>Sepheho 2:</u> Ho bua AS 5: O nka karolo puisanong ya dihlopha. 5.3. Ho hlahisa a bile a hlakisa dintlha.</p> <p><u>Sepheho 3:</u> Bala o Senola AS 1 , 1.1 AS 3: A bala a le mong a sebedisa mefuta futa ya ditsela tse itseng ho bontsha moelelo. 3.1. A bala dingolwa ka bokgeleke hantle le ka kutlwisiso.</p> <p><u>Kgokahanyo kahare</u></p> <p><u>Sepheho 4</u> : Mongolo AS 5: O aha tlotlontswe a pelete mantswe ka boyena 5.2: Ho leka ho sebedisa mantswe a a fumanang dipaleng dikoranteng, metlaeng, paleng tse phetwang ka molomo meqoqong</p>	<p><u>Mahlale a tlhaho (NS)</u></p> <p>LO 1-AS 1: 1.1. -O beha thepa eo dihlopha di ikemiseditseng ho e sebedisa liz - Thonya hare ke mang a tla sebedisa thepa a tla sebedisa thepa hong le sepheo sa yona</p> <p><u>Bonono le bothaba</u></p> <p><u>Visual Art</u> AS 2: Ba arolelana ba be ba behe mosebetsi</p> <p><u>Mahlale a Phedisano (His)</u> LO 1: AS 1: O fumana tsebo ho tsa dipale. (mohli</p>	Lefatshe la rona	Buka ya moithuti Buka ya mosebetsi Papetlwa koki pene Maps	<p><u>Mekgwa</u> Hlahlobo ka sehlopha Morutabana <u>Tsela</u> Dipotso Written responses Puo-molomo Mind-maps Posters Test <u>Disebediswa</u> Rubric Checklist Rating Scale Memo</p> <p>FAT 3</p>	<p>-Baithuti ba beha ditshwantsho e be ba qoqa ka tsona ba</p> <p>-Bontsha tatellano ya diketsahalo.</p> <p>-Baithuti ba etsa dithothokiso ba be ba bine le dipina tsa setso</p> <p>-Baithuti ba natefelwa ka puo ka ho sebedisa dilotho le metlae.</p> <p>-Baithuti ba arolelana le ba bang mosebetsi ka ho nka karolo dipuisanong tsa dihlopha</p> <p>-Baithuti ba aha tlotlontswe ba be pelete mantswe ao ba a fumaneng dibukeng tseo ba neng ba di sebedisa, ba be ba ahe banka ya mantswe.</p> <p>-Baithuti ba sebedisa mmapa wa tlhalohanyo (mind map) ho ngola dipale.</p>	

		<p>ya metswalle le ho tse ding.  <u>Sepheho 5</u> : Nahana o batla mohlodi wa taba  AS 4: O ntshetsa pele tlhahiso leseding ka  4.2. O etsa mmapa wa tlhalohanyo (mind map)</p> <p><u>Kgokahanyo kante</u>  Sepheho 2  Maemo 2: O hlalosa matshwao a folaga ya Aforika Borwa a bolela eng?  <u>Mahlale a tlhaho (NS)</u></p>	<p>dingolwa tse bobebe, dithusa thuto le dintho)</p> <p>AS 2: O araba dipotso ka tse fetileng</p>				
7	<p><u>Sepheho 1</u>: Ho mamela  Maemo 1:  Ngwana o mamela ka hloko ( a atolo sa bokgoni ba ho mamela nako etelele) mme a arabe ( dipotso) ka tatellano ho ya ka moo di botsitsweng ka teng boemong ba hae.  Maemo 6:  <u>Sepheho 2</u> : Ho bua  Maemo 1: A hopola diketsahalo tse etsahetseng kgale e be o ntsha maikutlo a hae ka tsona.  <u>Sepheho 3</u>: Bala o senola  Maemo 4: A ntlafatsa tsebo ya difoniki  4.2. O hlokomela hore lentswe le le leng le ka ba le meeelo e mmedi e sa tshwang jwalo ka “noka, noka”  <u>Sepheho 4</u>: Mongolo  <u>Maemo 6</u> : Ho sebedisa puo ka</p>	<p><u>Sepheho 1</u>:  Bophtle bo bottle  <u>Maemo 1</u>: Papiso ya dijo tse tshwanetseng mmele le dijo tse sa tshwanelang ho jewa</p>	DIAHAMMELE	<p>-Dipapetlwa  Dipapetlwana  Setshwantsho  Makasine  Dikere  Boka  Buka ya mosebetsi</p>	<p><u>Mekgwa</u>  Moithuti  Le motswalle  Morutabana</p> <p><u>Tsela</u>  Puo-molomo  Dipotso  Dipuisano  Written responses  <u>Disebediswa</u>  Observation  Sheet  Checklist</p>	<p>-Morutabana o sebedisa setshwantso se bontshang mefuta ya dijo  -Baithuti ba qoqa ka setshwantsho e be ho ngolwa mantswa a hlahellang ho bokella tlotlontswa.  -Baithuti ba ngola dipolelo ka mantswa a hlahellang ho tlotlontswa.  -Morutabana le baithuti ba sebedisa buka e kgolo ho bala (shared reading)  -Baithuti ba sebedisa dimakasine ho seha mefuta ya dijo ba di manamise bukeng tsa bona.  -Baithuti ba sebedisa matshwao a puo le tshebediso ya tlotlontswa  -Baithuti ba hlokomela tshebediso ya mantswa a</p>	

		<p>tsela e nepahetseng ho ngola meqoqo ka</p> <p>6.2: Ho ela hloko matshwao a puo jk tlhaku tse kgolo, kgutlo jj le tshebediso e nepahetseng ya tlotlontse.</p> <p>6.3. Ho sebedisa thuto puo.</p>					mabedi a sa buweng ntho e le nngwe.
8	<p><u>Sepheho 1</u>  <u>Maemo 4:</u> A mamela hamonate ka kutlwisiso a bontsha ho natefelwa ke dipale, dithothokiso, dipina le tse ding dipuisano tsa molomo  4.2. A mamela e le hore a tshabe ho ntsha dintlha kgolo.  4.5. Araba dipotso tsa molomo</p> <p><u>Sepheho 2:</u> Ho bua  <u>Maemo a tekolo 3:</u> o qapa dipale a be a di phete, a bontsha qalo, bohare le phetho, a sa lebala dintlha tsa bohlokwa ntle le pheta pheto.</p> <p><u>Kgokahanyo ka hare</u>  <u>Sepheho 3:</u>Bala o senola  <u>Maemo 4:</u> A ntlafatsa tsebo ya difoniki.  4.3: A elellwa hore tse ding tsa ditumanotsi di ka peletwa jwalo ka tlhaku tse pedi oo, ee, eo.  <u>Maemo 5:</u> Ho balla tsebo le boithabiso ka ho:  5.3: O bala mefuta-futa ya dingolwa tse fapaneng jk dikoranta.  <u>Maemo 3:</u> A bala a le mong a</p>	<p><u>Bonono le Botjhabo (Dance)</u>  LO 1:  AS 1: Ho lokisetsa mmele ho bapala ho tshwanela ho ema le ho dula ka tsela e tshwanelehileng</p> <p><u>Mmino</u>  Ba bina dipina ka ho ya ka botjhaba ba bona.</p> <p><u>Tse bonwang</u></p> <p>Ba etsa mesebetsi ya matsoho ka ho ya ka merabe e be ba ya bontsha.</p>	<p>Kgwedi ya botjhaba</p>	<p>Dibuka tsa mosebetsi dibuka tsa ho balla dipapetlwa</p> <p>Dipapetlwana</p>	<p><u>Mekgwa</u>  Baithuti  Morutabana  Sehlopha  Metswalle</p> <p><u>Tsela</u>  Questions  Written responses  Tests  Puo-molomo  Play Activities  Drama  Interviews  <u>Disebediswa</u>  Observation Sheet  Checklist  Rubric  Rating Scale</p> <p>FAT 4</p>	<p>-Morutabana o beha setswantsho se bontshang merabe yohle. E fumanehang mona Afrika Borwa. a qale ka tse tlwaelehileng ho baithuti</p> <p>-Baithuti ba buwa ka setshwantsho ba be ba buwe leka mefuta ya diaparo efapaneng.</p> <p>-Baithuti ba buwa ka dipuo tse buwang ka merabe e fapaneng.</p> <p>-Baithuti ba ithuta mefuta ya dijo efapaneng le meetlo</p> <p>-Baithuti ba qapa dipina le ditho thokiso</p> <p>-Baithuti batla le mesebetsi ya matsoho ho ya ka ho fapana ha yona.</p> <p>-Baithuti ba ngola dipolelo tse hlano tlasa tataiso ya morutabana (Shared writing)</p>	



	<p>sebedisa mefuta-futaya di tsela tse itseng ho bontsha moelelo.</p> <p>3.1: A bala dingolwa ka bokgeleke hantle le ka kutlwisiso</p> <p>- A balla hodimo ho bontsha bokgoni ba hae le phapang ya medumo.</p> <p><u>Sephetho 4: Mongolo</u></p> <p>Maemo 2: Ho rala kapa a etsa mokgwaritso ka merero e fapaneng</p> <p>2.3 Ho ngola sehloho se bontshang moko-taba ha ho kgoneha.</p> <p>5.2: Ba iketsetsa pokello ya mantswe le bukantswe.</p>					<p>-Ba ngola banka ka mantswe a matjha.</p> <p>-Baithuti ba balla hodimo mantswe a ho banka eo ba e ngotseng.</p>